

**ODLUKA  
VISOKOG PREDSTAVNIKA**

br. 301/04

**Koristeći se** ovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem Visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom";

**Pozivajući se** na stav XI. 2. Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim", u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa tačkom (c) ovog stava) i "mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

**Pozivajući se** dalje na tačku 12.1. Deklaracije Vijeća za provođenje mira, koje se sastalo u Madridu, 15. i 16. decembra 1998. godine, u kojoj se jasno kaže da Vijeće smatra da uspostavljanje vladavine prava, u koju svi građani imaju povjerenje, predstavlja preduslov za dugotrajni mir i samoodrživu ekonomiju koja je u stanju da privuče i zadrži strane i domaće ulagače;

**Imajući u vidu** sve učinjene napore na ostvarivanju osnažene strategije za reformu sudstva kako bi se ojačala vladavina prava u Bosni i Hercegovini i njenim entitetima u 2002/03, što je odobrio Upravni odbor Vijeća za provođenje mira 28. februara 2002. godine, napore koji se, između ostalog, ogledaju u donošenju novih krivičnih zakona i jačanju sudskih i tužilačkih institucija u cijeloj Bosni i Hercegovini;

**Konstatirajući** da se odredbom o pomilovanju Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine omogućava da lice bude oslobođeno čak i krivičnog gonjenja;

**Konstatirajući** takođe da bi se takvom definicijom pomilovanja moglo omogućiti da izvršna vlast da pomilovanje unaprijed, što bi značilo imunitet od gonjenja i krajnju neodgovornost;

**Vodeći računa** o potrebi da se osigura poštivanje sudskih odluka, kao i transparentnost i javnost krivičnog pravnog sistema;

**Uzevši u obzir** i razmotrivši sve navedeno, Visoki predstavnik donosi sljedeću

## **ODLUKU**

### **kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine**

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 3/03, 32/03 i 37/03)

koji se nalazi u prilogu Odluke i čini njen sastavni dio.

Taj zakon se objavljuje na službenoj stranici Ureda visokog predstavnika i stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Sarajevo, 26. novembar 2004. godine

Paddy Ashdown  
Visoki predstavnik

### **Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine**

Krivični zakon Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 3/03, 32/03 i 37/03) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

#### **Član 1.**

U članu 119. stav 1, riječi: “oslobođenje od krivičnog gonjenja ili” brišu se.

U stavu 2. riječi: “krivična djela propisana ovim zakonom”, zamjenjuju se riječima: “krivična djela utvrđena prema krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine”, a riječi: “u skladu sa zakonom”, zamjenjuju se riječima: “na osnovu posebnog zakona”.

#### **Član 2.**

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje.